


## reaMini professional



Our REATEC reaMini professional temperature indicator points are based on a self-adhesive aluminum carrier of the highest quality, on which a single temperature measuring point is applied.

This indicator is characterized by its strength, very good thermal conductivity, and flexibility.



Due to their small size, the indicators can be placed on even the smallest components. To achieve the fastest and most accurate response time, the measuring points are not covered.

Our temperature measuring points are supplied in booklets of 100 individual indicator points each. One booklet contains a pack of 100 pieces. They can be easily attached to the object required to be measured.

Thanks to the small size, they are suitable for uneven round objects and small areas. On the indicator there is a single, uncovered measuring point. As soon as the specified temperature is exceeded, the temperature measuring point will change color within 1 to 2 seconds.

The color change is irreversible; once the temperature is exceeded, the temperature measuring points do not change back to the original color, even if the temperature drops again. Critical temperature fluctuations will be indicated even after a long time period e.g., during storage and transportation.

# reaMini professional



product example: 100x 037.MPX.01.XXX

product number	temp. °C
037.MPX.01.XXX <sup>1</sup>	37,8
040.MPX.01.XXX <sup>1</sup>	40,6
043.MPX.01.XXX <sup>1</sup>	43,3
046.MPX.01.XXX	46
049.MPX.01.XXX	49
054.MPX.01.XXX	54,4
060.MPX.01.XXX	60
065.MPX.01.XXX	65,5
071.MPX.01.XXX	71
075.MPX.01.XXX	75
077.MPX.01.XXX	77
082.MPX.01.XXX	82
088.MPX.01.XXX	88
093.MPX.01.XXX	93
099.MPX.01.XXX	99
104.MPX.01.XXX	104
110.MPX.01.XXX	110
116.MPX.01.XXX	116
121.MPX.01.XXX	121
127.MPX.01.XXX	127

product number	temp. °C
132.MPX.01.XXX	132
138.MPX.01.XXX	138
143.MPX.01.XXX	143
149.MPX.01.XXX	149
154.MPX.01.XXX	154
160.MPX.01.XXX	160
166.MPX.01.XXX	166
171.MPX.01.XXX	171
177.MPX.01.XXX	177
182.MPX.01.XXX	182
188.MPX.01.XXX	188
193.MPX.01.XXX	193
199.MPX.01.XXX	199
204.MPX.01.XXX	204
209.MPX.01.XXX	209
216.MPX.01.XXX	216
224.MPX.01.XXX	224
227.MPX.01.XXX	227
232.MPX.01.XXX	232
235.MPX.01.XXX	235

product number	temp. °C
243.MPX.01.XXX	243
245.MPX.01.XXX	245
249.MPX.01.XXX	249
254.MPX.01.XXX	254
255.MPX.01.XXX	255
260.MPX.01.XXX	260
261.MPX.01.XXX	261
264.MPX.01.XXX	264

material
<b>aluminum</b>
measuring points
<b>1</b>
protected
<b>no</b>
dishwasher suitable
<b>no</b>
accuracy
<b>1% above 100 °C +/- 1°C below 100°C</b>
reaction time
<b>1-2 sec.</b>
dimensions
<b>5 x 7 mm</b>
storage conditions
<b>cool, dry</b>

<sup>1</sup> temperatures 37,8°C - 43,3°C store in a refrigerator

- self-adhesive temperature measuring points
- small-sized shape for use on smallest components
- robust aluminum carrier
- wide range of temperatures
- permanent color change from gray to black when the specified indicator temperatures are exceeded
- process monitoring and cost-effective long-term monitoring on surfaces of any kind